



Crna Gora
Opština Kotor
Služba glavnog gradskog arhitekte
Glavni gradski arhitekta

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
glavni.arhitekta@kotor.me
www.kotor.me

Br: UPI-0105-333/22-2098-6

Kotor, 09.07.2024.godine

Za: **Asović Dragan**
Dr. Josipa Sladea br.10,
81400 Nikšić

Poštovani,

U prilogu akta dostavlja Vam se rješenje broj i datum gornji o davanju saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje arhitektonskog projekta rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta br.1 na lokaciji koju čini k.p.863 K.O. Risan I, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list Crne Gore“ – br.95/20).

S poštovanjem,
VD Glavnog gradskog
arhitekte,

Senka Lazarević, d.i.a.



Crna Gora
Opština Kotor
Služba glavnog gradskog arhitekte
Glavni gradski arhitekta

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
glavni.arhitekta@kotor.me
www.kotor.me

Br: UPI-0105-333/22-2098-6

Kotor, 09.07.2024.godine

VD Glavnog gradskog arhitekte Opštine Kotor, rješavajući po zahtjevu Asović Dragana za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta br.1 na lokaciji koju čini k.p.863 K.O. Risan I, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list Crne Gore“ – br.95/20), na osnovu člana 87 stav 4 tačka 1, u vezi člana 88 stav 1 i 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 04/23), člana 46 i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/2014, 20/2015, 40/2016, 37/2017), donosi:

R J E Š E N J E

DAJE SE Asović Draganu **saglasnost** na idejno rješenje arhitektonskog projekta rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta br.1 na lokaciji koju čini k.p.863 K.O. Risan I, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list Crne Gore“ – br.95/20), izrađeno od strane "KAT" d.o.o. Nikšić, sa elektronskim potpisom od 06.07.2024.god. u 13:04 +02'00', u smislu usaglašenosti istog sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji) prema navedenom planskom dokumentu.

O b r a z l o ž e n j e:

Aktom br. UPI-0105-333/22-2098 od 13.09.2022.godine, ovom organu se obratio Asović Dragan sa zahtjevom za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje arhitektonskog projekta rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta br.1 na lokaciji koju čini k.p.863 K.O. Risan I, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list Crne Gore“ – br.95/20).

Odredbom člana 87 stav 4 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ – br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 04/23), propisano je da glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Odredbom člana 88 stav 1 i 3 citiranog Zakona propisano da se poslovi iz člana 87 stav 4 tačka 1 koji se odnose na zgrade do 3000m² bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, prenose na jedinicu lokalne samouprave, te za obavljanje ovih poslova izvršni organ jedinice lokalne samouprave imenuje glavnog gradskog arhitektu.

Do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjuju se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju (član 215 stav 2 citiranog Zakona).

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ovaj organ je izvršio uvid u dopunjeno idejno rješenje u kojem su priloženi Urbanističko-tehnički uslovi br. 0303-333/20-10496 od 09.02.2022.god.

Uvidom u katastarske podatke pribavljene od Uprave za nekretnine, PJ Kotor, utvrđuje se da je u LN 407 K.O. Risan I - Prepis od 16.04.2024.god. upisana k.p.863 dijelom kao livada 2.klase površine 335m², a dijelom kao dvorište površine 500m², sa porodičnom stambenom zgradom br.1 spratnosti P+1, površine 125m², sa prizemnom zgradom br.2 - garaža površine 38m², i sa prizemnom zgradom br.3 - poslovne zgrade u privredi površine 63m², sve u svojini Asović Dragana, sa upisanim Pravom službenosti kolskog i pješačkog prolaza, i to sjevernim dijelom iste kat. parcele u površini od 110m², u korist kat.parcele 864.

Iz izloženih podataka utvrđuje se sljedeće:

Predmetnu lokaciju čini k.p.863 K.O. Risan I površine **1061m²**, u zahvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20). Priloženi Urbanističko-tehnički uslovi izdati su za rekonstrukciju postojećeg objekta br.1. Prema Planu, za sve postojeće objekte, omogućava se rekonstrukcija objekata u postojećim gabaritima, odnosno rekonstrukcija sa nadogradnjom i/ili dogradnjom u skladu sa definisanim postojećim stanjem na terenu, kao i definisanim parametrima Plana. Shodno tome, za predmetnu lokaciju koja se nalazi u zoni naselja, u odmaku 0-100m (van cezure), zadati su sljedeći urbanistički parametri:

- Namjena: stanovanje
- Maksimalni indeks zauzetosti iz: **0,3**
- (Maksimalna zauzetost parcele: **318,3m²**)
- Maksimalni indeks izgrađenosti ii: **0,8**
- Maksimalna izgrađenost (max BRGP): **848,80m²**
- Maksimalna spratnost objekta:
sa mogućnošću izgradnje podruma.

-Podrum (**Po**) je u potpunosti ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Objekat može imati više podrumskih etaža. Ukoliko je namjena podruma garažiranje, tehničke prostorije, servisne prostorije i pomoćne prostorije – ostave, njegova površina ne ulazi u obračun BRGP-a.

-Prizemlje (**P**) je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena ili podruma. Ukoliko se u prizemlju objekta ili u njegovom dijelu planira garaža i tehničke prostorije, one ne ulaze u obračun BRGP-a.

-Sprat je (**1-N**) svaka etaža između prizemlja i potkrovla / krova.

-Potkrovje (**PK**) može biti završna etaža. Najniža svjetla visina potkrovla ne može biti veća od 1.40m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovla i sprata poklapaju.

-Završna etaža može biti i Povučena etaža (**Ps**), maksimalno 80% površine etaže ispod. U tabelama Urbanistički pokazatelji gdje je naznačena spratnost sa Pk, znači da se može koristiti Ps.

Vertikalni gabarit objekta planskim dokumentom se određuje kroz dva parametra:

Za spratnost P+1+Pk maksimalna visina novih objekata je dvije etaže+potkrovje ili povučena etaža bez obzira da li su to npr. suteren+1 etaža ili prizemlje+1 etaža.

Za spratnost P+1+Pk, maksimalna visina do vijenca iznosi **10,0m**, a do sljemena objekta sa kosim krovom **12,0m**, dok je kod objekata sa ravnim krovom maksimalna visina **11,50m** do krajne gornje kote atike ravnog krova.

Horizontalni gabarit:

-PUP-om Kotora za užu zonu UNESCO utvrđuje se maksimalna horizontalna dužina gabarita objekata na **24m** za prednju fasadu koja čini pročelje objekta. Pauza između dva objekta koji mogu biti povezani prizemnom etažom iznosi 8m. Navedenu pauzu po mogućnošću koristiti za sadnju visokog zelenila.

Gradjevinska linija:

-PUP Kotora utvrđuje zadnu i bočne građevinske linije na **3m** od ivice jedinice građevinskog zemljišta – lokacije.

Do ivice parcela može se graditi samo uz saglasnost susjeda.

Prednja građevinska linija se utvrđuje u skladu sa susjednim postojećim objektima ukoliko ih ima. Ukoliko nema postojećih susjednih objekata, prednja građevinska linija je **3m** udaljena od linije jedinice građevinskog zemljišta.

PUP-om opštine Kotor definisane su smjernice za oblikovanje i materijalizaciju: „Oblikovanje objekata mora biti usklađeno sa strukturama neposrednog okruženja, u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine. Prilikom oblikovanja objekata treba voditi računa o jednostavnosti proporcije i forme, prilagođenosti formi objekata topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala i vegetacije, odnosno treba uvažiti načela: jedinstva, ambijentalizacije i kontekstualnosti prostora.“

Materijalizacija objekata treba da poštuje ambijentalna svojstva područja, kroz upotrebu kako autohtonih elemenata tako i savremenih materijala, čija boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete planiranog područja.

Imajući u vidu gore navedeno, za urbana naselja se utvrđuje mogućnost gradnje svih arhitektonskih stilova (voditi računa o međusobnom uklapanju arhitektonskih stilova), dok se za ruralna naselja utvrđuje obveznost primjene tradicionalne / vernikularne arhitekture ruralnog naselja i to minimum za pročelje („prednja / glavna fasada“) planiranih objekata.

Preporučene boje RAL

9001, 9002, 9003, 9016, 9018, 1013, 7032, 7035, 7047.

-preporučena upotreba prirodnog kamena u svijetlijim monokromatskim tonalitetima, aplicirano minimalno 30% površine cijelokupne površine fasade objekta.“

U opštim uslovima za izgradnju novih objekata između ostalog se navodi:

-prilikom dalje projektantske razrade, posebnu pažnju obratiti na arhitektonsko oblikovanje, s obzirom da treba da predstavlja jedinstven i prepoznatljiv prostor, prožet različitim namjenama i funkcijama;

-likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora svojim izrazom da doprinosi opštoj slici i doživljaju ekskluzivnog primorskog mjesta, svojom reprezentativnošću i kvalitetom izrade;

Uvidom u dopunjeno idejno rješenje, prema datim podacima, konstatuje se da je na predmetnoj lokaciji predviđena rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta br.1, projektovane spratnosti **P+1+Pk**, bruto građevinske površine **447,39m²**, i površine gabarita **154,48m²**. Kako se na predmetnoj lokaciji nalazi i prizemni objekat br.2 – garaža površine 38m², i prizemna zgrada br.3 – poslovne zgrade u privredi površine 63m², ukupna bruto građevinska površina objekata na parceli iznosi **510,39m²** (bez garaže koja prema PUP-u opštine Kotor ne ulazi u obračun BRGP), ostvarena



površina zauzetosti **255,48m²**, ukupni ostvareni indeks izgrađenosti je **0,48**, a ostvareni indeks zauzetosti **0,24**. Prema rješenju rekonstrukcije, objekat je dozvoljene visine, i u okviru građevinskih linija. Na osnovu prethodno izloženog, konstataje se da su ispoštovani zadati urbanistički parametri.

Nakon sprovedenog postupka, zaključuje se da je predmetno idejno rješenje arhitektonskog projekta rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta br.1 na lokaciji koju čini k.p.863 K.O. Risan I, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list Crne Gore“ – br.95/20), izrađeno od strane "KAT" d.o.o. Nikšić, sa elektronskim potpisom od 06.07.2024.god. u 13:04+02'00', **usaglašeno** sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekata koje propisuje planski dokument, kao i sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost, odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), na osnovu čega je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od petnaest (15) dana od dana dostavljanja, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, preko ovog organa, taksirana sa 5,00 Eur-a administrativne takse.

VD Glavnog gradskog
arhitekte,

Senka Lazarević, d.i.a.



Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. U spise predmeta
3. a/a